

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 céntims.  
 Fora de Palma » ..... 2 1/2 »  
 Números atrassats » ..... 4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com a ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11). 1 pesseta à conte de 16 números.

## SA JAYA SERRADA.

Dijous va esser *Sa Jaya Serrada*, y es pòt dí que casi ningú s'en va téme.

Ara fa cent ó docents anys qu'aquest dia no hauria passat tan desapercebut de sa gent.

Còm ets homos de llavònse s'axecavan amb so sòl y no estaven tan atareats còm ara, perque no hey havia tants de forats que tapá, ni tants de descosits que serzí, ni tants de punts ahont atendre, ni tenian tants de papés que manetjá, ni tantes contribucions que pagá; ni tants de maldecaps còm ara per gordinar de pillos amb elevita y de llops amb péll d'auveya; y per altra part sa carn anava harato, es vi à dos doblés y s'oli à sis, y sa verdura la regalavan y es queviures estaven en òrri; per axò tenian temps y retemps d'entretenir-se amb aquestes cabòries y pòrrors-fuyes.

Al dia d'avuy ses feynes y es gastos se son multiplicats d'una manera fàbula y axò de *Jaya Serrada*, y fé els passos ó ses estacions, y altres còses per l'estil d'en temps passat; son sa derrera puissa que mos pica. Y sinó, digaumé: ¿Quins doblés mos pòden d' aquestes veysesques?

Per axò mateix: Quants de vòltros, joves, me preguntareu: ¿Que vol dí *sa Jaya Serrada*?

Jò vos ho esplicaré axí còm milló enténça y sápiga còm à bon ignorant que som.

Sa gent antiga simbolisava ó personificava sa Corema per mèdi d'una *Jaya* de papé, de cartó ó de fusta entretayada ó pintada. La figuraven magre, perque sa Corema observada en tot rigó posava magre à tothom. Li pintavan un bacallà amb una mà y un manat de pastanagues amb s'alire, aludint à lo que més se consumia durant aquell temps d'abstinència.

Li posavan sèt pèus perque sa Corema dura sèt setmanas, y la feyan véya y llètja perque s'abstinència no agrada a ningú, encara qu'aquesta costum contas molts de sigles de durada.

Es dimecres de cendra penjavan *sa Jaya Serrada*, dins es menjadó ó botiga de cada casa, y cada diumenge li tayan un pèu des sèt que tenia.

Es dijous de sa quarta setmana era mitjan Corema per havé fét ja la gent vint dijunis d'es coranta que ténen ses sèt setmanas, y deyan qu'havia passada mitja *Jaya*. Per axò aquell dia la serravan per mitx, y romanía mitja *Jaya* amb quatre pèus; y d'aquí vengué es dirlí: *Sa Jaya Serrada*.

¡Ja 'u eran ignorants ets homos d' aquell temps! Avuy en dia que sa llei d'es dijuni es lletra antiga d'aquella que se lletgeix poch, sa Corema passa que còm que no 'u sia, y no vé es cás de serrá sa *Jaya*, y vat'aquí perque ningú hey pensa.

En lo que pensám ara de debò es en fé serrá ets escalons de mitjà qu'hey ha p' es portals y escaletes per lliberarmos de sa nòva y estraña contribució de s'Ajuntament, y en fé serrá ses pòrtes que s'òbrin per defòra y fé que s'òbrigu per dedins, per veure de lográ es mateix fí.

Sòls per contrariá s'Ajuntament mos estimam més gasiá séize duros amb obra y está malament ó incomodats, que dos de contribució ó contribulació. Aquest nòm es ben adequat per tots es qui fojm de dijunis y Coremes.

Llàstima qu'axí còm s'Ajuntament vā pensá en ses travalades d'ets escalons que surtan de linea, y en ses caparrotades de ses pòrtes que s'òbrin es temps qu'un passa; no pensás també en sos colomés qu'es vènt fa volá; y en sos coloms qu'embrutan ses teulades y no mos déxan aprofitá s'aygo de pluja y mos veym obligats à passá sét d'estiu; y en sos colomistes que tiran pedres y fan goteres à ca's veynat, y desparan tròns posant en perill sa vida de qualquè señoreta qu'está quieta dins caséua; y en sos cans que mossegan es que passan; y en ses vèles de ses botigues que toman es capells des señòs; y en sos trasts d'es qui fan feyna defòra, ocupant es lloch de s'acera; y en ses canals y en sos tèsts de flòrs d'es balcons que sòlen batiá amb aygo bruta es

qui ja son batiats, en dia de bon sòl quant un no ha près paraygo; y en ses peanes de balcó que à lo milló diuen m'en vaitx sense mirá qui hey ha dalt ni qui hey ha baix; y en sos famés que mos regalan d'estiu y d'hivern tercianes y pútrides; y en sos recons de bon'oló; y en ses cases de truy y bordell que no déxan dormí es veynats; y en sos pilonets des carrés y cantonades y en tants y tants d'objèctes que son s'espasa de Damoclés penjada amb un fil demunt es cap de tothom.

Si s'Ajuntament hagués posat contribució demunt tot axò poria haverla feta més jeugera y veyau quina riquesa més gròssa per gastá amb empedregats y amb abres y amb fònts y amb páques y amb altres dèutes atrassats!

Més, torném à *sa Jaya Serrada* qu'es lo que fá al cas y no fugiguem de s'assunto.

Era tanta sa bulla que movia la gent en havé passat mitja Corema, qu'hey va havé una temporada qu'hasta se feya una funció en semblant dia per divertí es públich. Aquesta funció consistíá en lo siguiente.

Es Botxi y Es Matarrates (*Liberanos Domine*) feyan una figura de pedassos y paya y la vestian de véya. Demanavan permís à n'es Jurats per posá un cadafal devant La Sala; y es dia de *sa Jaya Serrada*, demunt aquest *cadalso*, à s'uy d'es sòl y à la vista de tota la patulèa d'atlòts y bergantells, nins y nines, xouquinets y dides sèques; amb una sèrra de fusté, En Matarrates y Es Botxi serravan aquella figura, y s'hi movia una alulèya y un *sar quintin* de lo més faste en mitx de Cort.

Avuy, sa gent menuda en lloch de pensá en *sa Jaya Serrada*, pensa en ses juguetes del Ram que están per arribá, y en si han vengut ja aquells Catalans qu'en sòlen vendre; y en si han comensat ja sa rifa à can Aguiló des carré de Sant Nicolau, ahont hey sòl havé còses bones. Y per cèrt qu'enguañy hey ha una gàbia amb un passarell tan natural que canta, remena es cap y sa cóua y es capás d'enganá qualsevol per lo bé qu'heu fá.

Ja es un bon reclam aquest ausell per agafà pessetes maldament sian llises ò foradades.

Y ses polletes qu' antigament no més pensavan en qu' arribasen es Diumenges per pegá un' estisorada à n'es pèus de sa *Jaya Serrada*, ara pensan en compràrsè un bon vestit, ó un' albacà, ó un devacionari hermós per tenirlo amb ses mans en anà à l' Iglesia, maldament no sàpian lletgí cap mica.

Lo qu' impòrtia es que tothom veja que son señores sa Setmana Santa y que ténen rosari y devacionari com ses altres señores; per no essè manco que elles; y que es defòres des llibret sian vistosos, y que cost poch, y que dedins hey haja qualche estampa; maldament estiga escrit en turch y duga s' Alcoran de Mahoma.

Y es tanta sa curòlla de triarló bò y barato, que s' en van de botiga en botiga y heu fan trèure tot, perque no basta mirarsó dins es mostradós, heu han de tocà amb ses mans per voreu bé, y s' hi estan hores concertant, y à la fi: ¿qu' es estat? No rès. Ja' u comprarém demà y se passan tota sa *Jaya Serrada* mirant (s' entén p' es fòrro) quants de devacionaris hey ha venals dins Ciutat per pensá qui ha d' essè es que compraran es dissapte del Ram.

Y axò que passa amb un devacionari, passa amb ses alhaques y en sos vestits y en tot. Es doblés son mals de trèure de dedins sa bossa.

Més de dos pichs succeheix qu' en tornarhi ja' u troban venut y aquest xasco los està molt bé p' es temps qu' han perdut y han fét pèdre.

Ets homos grandolassos y sèrios del dia se riuen també de sa *Jaya Serrada*.

Altres còses de més pès ocupan es seu pensament. Aquestes ximplexes des antichs son còses ridícules. Si's tractás de parlá de relligió ò de política ò de filosofia moderna, sense entendré brot, ja seria un' altra cosa.

Jò' n' sé que ni en miracles creuen, per patents que sian; però amb axò de qu' hey ha qui amb un joch de cartes diu lo qu' ha de succehi, ó amb axò altra més de moda de qu' hey ha persones que fan sortí ets esperits, y hey conversan, y fan doná de paré à s' esperit d' En Cervantes ò d' En Murillo, y el fan parlá per mèdi d' una tauleta de tres cames, no hey tròban cap casta de dificultat ni hey ha rès per èlls tan cèrt en el mon.

Y alèrta que vos ne rigueu, perque vos ho farán pagá de mala manera. Sabeu que la ténen de jelòsa en aquesta cosa d' esperits que parlan.

Bé fan, moltissim bé, aquells que pensan ara fé una casa per lòcos perque, si ets antichs eran ximpletes, (benehida ximpleta); molts de moderns son lòcos fermadós y maniàtichs de tan mala lley qu' es mesté gordarsé de ells com d' un cà rabiós que mossegà, ó d' un tròs de

porch trixinat (vòl dí treginat) d' ets Estats-Units.

Es camins antichs eran plans y un homo podia anà bé p' es mitx, però es que fan avuy en dia son molt bultats y es qui los passan van à pará à una o altra de ses séues voreres per porè caminá.

PEP D' AUBENA.

## SÈS CONFRARIES.

Per dins viles y ciutats  
S' hi veuen hòmos y dònes  
Que duan caretes bònes  
Per amagá còrs dañats.  
Aparentan no tení  
Pò de Mèco ni de Déu,  
Y es més peruch es pit seu  
Que es pitet d' un colomí.  
Sa pò es qui los fa germans  
De més d' una Confraria  
Quant sénten sa cantoria  
D' es jovenets escolans,  
Que van sonant campanetes,

Diga-dinch.

Y cantau dins ses entrades  
Ses botigues y escaletes.....

Diga-diga-dinch.

—A fé nòus Confrares vinch.

Confrares y Confraresses  
De la Confraria Santa,  
Que se pica de taranta  
Moltes vegades y espesses;  
En veure joves ardits  
Que de cént llegues ensòra  
S' atrevexan en mal' hora  
A assignarlos amb sos dits.  
Veniu qu' aqui duch i osaris  
De tronquets de vinagrella,  
Imàtges y escapolaris,  
Y ciris de la capella,  
Que vòstr' honra desentela.

Diga-dinch.

Es qu' es ténga per Confrare  
Ja pòt prendre una candela.

Diga-diga-dinch.

Qui' n' vòl una, aquí' n' té cinch.

Confrares de la gran Santa  
Magdalena penitenta,  
Que de jove fonch dolenta  
Y de véya una geganta  
De sa fé de Jesucrist.  
Gosau del mon sense fèl.  
No tengueu cap moment trist  
Qu' es fét per vòltros el Cèl.  
Vos basta acudir à Déu  
Mitj' hora abans que la Mòrt  
Vos atrap. Direu: Déu méu.  
Me pésa de lo més fòrt  
D' havè tocat tant de greix.....

Diga-dinch.

¿Qu' ets tú, Pèp? ¿Y prens candela?  
Confrare t' fas tú mateix.

Diga-diga-dinch.

Una en vòls! ¡Aquí' n' téns cinch!

Confrares y Confraresses  
Del beneytissim Sant March  
Qu' es capell duys un pòch llarch  
Per amagá cèrtes frèsses.

Vòltros que'n la Tèrra sou  
Vius exemplás de paciència,  
De tolerancia y prudència  
Desque portau lo sant jou.  
Mirau s' hermosa pintura  
Des vòstro Sant advocat,  
Y aquesta ròtja figura  
De bòu que té al seu costat  
Amb un bañam ben complet.

Diga-dinch.

¡Ay! Tú, Chesch, ¿has près candela?  
Confrare també t' has fét.

Diga-diga-dinch.

Quatre en téns. Jás. Serán cinch.

Confrares de Sant Benet  
Qu' es des negres protectó  
Maldament es seu coló  
Amach un pòch de blanquet.  
Vòltros que mentint de fét  
Ses faltes disimulau  
D' un mon fals y lo qu' es blau  
Feys torná coló de llét.  
Vòltros que ses medicines  
Conexeu per fé sortí  
A cada galta un jardí  
De ròses alexandrines  
Per presentá bona cara.

Diga-dinch.

¡També tú, Gil, prens candela?  
Tú mateix te fas Confrare.

Diga-diga-dinch.

Tres ne vòls? Jò te'n don cinch.

Confraresses y Confrares  
De Sant Antòni gloriós  
Advocat es més famós  
D' ets ases amb antipares.  
Vòltros que tení pensau  
No tres, cinch cortés d' aguts  
Y en volè fé de sabuts  
De tant de sèbre bramau.  
Davall aquest rich vestuari  
Que vos tapa es pèl rucá,  
De segú hey voldreu portá  
Lo sagrat escapolari  
De tan nòble germandat.....

Diga-dinch.

En Pere ja ha près candela.  
Confrare es assegurat.

Diga-diga-dinch.

Digalí que'n prenga cinch.

Confrares de Sant Macià  
Que teniu ventura y sort  
Que damunt triste dissòrt  
D' un' altra axecada està,  
S' ombligo ben capamunt  
Tròb que teniu, si'l vos tòch,  
Qu' es vòstro mèrit es pòch  
Per arribá à tan alt punt.  
Molt deveu està agrahits  
A vòstrom Sant Protectó,  
Perque sens' ell, joh, Señó!  
Que seriau de petits.  
Ell vos dona cént per ú.

Diga-dinch.

Si En Tòni, candela prén  
Ja' s Confrare de segú.

Diga-diga-dinch.

Si' n' té dues danhi cinch.

Confraresses de Sant Blay  
Qu' es nirvis teniu criats  
A fé tremolons pintats  
Y estiraments de desmay.

Que sabeu plorá en volé  
Y riure sense riayes  
Per poré d'us es vestit plé  
De floquets y presentayes;  
Y sabeu fé jòchs de mans  
Y amb molta d' habilidat,  
Tornau ets hòmos més blans  
Qu'un pòch de cotó cardat,  
Per molt que téngas es còr d'us.

*Diga-dinch.*

¡Francina! ¿y tú prens candela?  
Confraressa ets de segú.

*Diga-diga-dinch*

En llèch d' una prennè cinch.

Confrares de Sant Simó  
Que fugí de s' Ecce-Homo.  
Confraresses del Mal hòmo  
Que li fa de companyó.  
Ell, per un vil interès  
Son Déu y Mestre va vendre,  
Y més tart el va fè prendre  
P' es prèu de trenta dinés.  
¡Ay! Vòltros també donau  
Moltes besades traydores,  
Y à tot aquell qu' arribau  
Feys tala amb ses estisores  
Per tavarlos bona còta.

*Diga-dinch.*

¡Candela prens, Tonineta?  
¡Jesús, y qu' ets de devòta!

*Diga-diga-dinch.*

No ni'n dones més que cinch.

Confrares de Sant Dimas  
Qu'enclavat va robá el Cèl.  
Confrares de Sant Miquèl  
Perqu' als pèus té Satanás.  
Confrares d' ets Innocents,  
De Sant Juan Gras, la Verònica,  
De la Viuda Santa Mònica  
Y des sèt Germans Durments,  
De Sant Llatze, Santa Ajuda,  
Sant Bartomeu escorxat,  
De Sant Pere Regalat,  
Y Santa Nòfrega peluda,  
Sant Nò y Sant Nè. ¡Quanta prèssa!

*Diga-dinch.*

Tothòm, tothòm pren candela  
Y essè Confrare confessa.

*Diga-diga-dinch.*

Partiles de cinch en cinch.  
Preniu candeles arreu  
Que per moltes que'n prengueu  
Més d'estojares ne tinch.

PEP D'AUBENA.

## ¡FORA CAPERUTXES!

No vos sosteu: axò vòl di que ja s'han acabat aquells abusos que, alguns des qui acompañaven ses santes imàtges, à sa processó des *Dijous Sant*, solian cometre; y los cometian porque duyan sa cara tapada y no corrian perill d'emparahirsé.

¡Fòra caperutxes! deyan ja fa molts d'anyas es vertadés catòlichs que desitjan veure els actes públichs des nostre culte amb tota aquella seriedat y bon orde que los correspon.

¡Fòra caperutxes! deya L' IGNORANCIA l' any passat, després de fé avinent ses reflexions qu' eran del cas.

Y, gràcies à Déu, sa nostra Diputació provincial, y es Directò de ses funcions religioses de *La Sanch*, han resolt y acordat qu'enguañy no s'admetràn ses caperutxes. ¡Molt ben fet!

Axò no vòl di que no n'hi vajin unes quantes, com qui diu per mòstra y recordansa, però serán d'aquelles de *la casa* y no se propassarán com heu solian fèr ses de *fòra casa*.

Axò no vòl di qu' aquesta processó hagi d'essè manco lluhida, ántes al contrari, enguañy, que no hey podrá havè truy, que tots se conixerán, que serán invitades, totes ses Corporacions, y que se retirarà més dejorn (perque sortirán més prest,) enguañy es ocasió de qu' es vertadés devòts hey assistescan, donant pròves de sa séua piedat y *despreocupació*.

Un dia axí comparexan es menestrals à l'antiga, ets hortolans honrats, es marinés agrahits, es nobles senyors y ses Autoridats faèls: un dia axí es ben aproposit per fé veure que es bòns mallorquins guardan sa fè des séus antepassats y la saben mostrá públicament.

¡Fòra caperutxes!

UN PROHÒM.

## XEREMIÀDES.

Insertam amb molt de gust s'atent *Remitit de s' Associació d' excursions Catalana*, que diu axí:

Barcelona 16 de Mars de 1881.

Sr. Director de L' IGNORANCIA:

PALMA.

MOLT SR. MEU Y DE MA MAJÓ CONSIDERACIÓ: Permetím' donarli algunas explicacions sobre algunas ratllas dedicadas á l' *Associació d' excursions Catalana* que finch la honra de presdir, y que llegeixo en la primera xeremiasiada de son número 91 de 12 del actual.

No havem publicat encara la *Ressenya de la excursió á Mallorca* que feren lo estiu passat varios individuos de aquesta Associació, porque ha de sortir íntegra, acompañada de varios grabats y planos, en lo *Anuari* qu'estàm preparant y que contindrà així mateix las actas íntegras de algunas altres excursions importants verificadas l' any passat per l' *Associació d' excursions Catalana* ó per individuos d' ella. L' acta de la de Mallorca te 64 quartillas y no tenia cabuda en nostre Bulletí mensual, íntegra com mereix publicarse.

Aquesta *Ressenya* fou llegida per son autor Sr. Tobella en la vetllada inaugural del any académich, celebrada lo 16 de Desembre prop passat, y per aquest dato podrán VV. comprender la importància que volguérem donarli y lo bon recort que guardan de la excursió los que tingueren lo gust d' assistirhí y que'ns han fet venir ganas de repetirla als qui no poguérem accompanyarlos.

Li agraheix la inserció de aquestas ratllas son affm. S. S. Q. B. S. M.—Lo President de l' *Associació d' excursions Catalana*, —RAMON ARABÍA Y SOLANAS.

\*  
\*\*

Sa Redacció ha rebut un' atenta carta del Señó Comandant de Marina de Mallorca convitant es director de L' IGNORANCIA à una reunió preliminar per fundá sa Junta local de *Salvamento de naufragos*. Aplaudim aquest gran pensament y agrahim s'honra qu' hem merecida à tan distingida y estimada Autoritat.

Es General Governadó que tenim ara, en sab la prima d'aquesta casta de fets heròichs. Un vespre heu demostrá salvant ell mateix la vida à una mala fi d' inglesos. Suposam que'l Señó Comandant de Marina heu sap y que contará amb sa séua influent y activa cooperació per d'ù à bon port aquest magnífich pensament.

\*  
\*\*

Hem estat convidats per veure una custòdia arreglada à n' es plà fet per un amich nòstro qu' ha reconstruïda Don Ignaci Fusté y Cañes, que viu à n' es Sèt Cantons, n.º 4, destinada à sa parroquia de la vila de Santa Margalida y aquests vecins poden contá que tendrán un' alhaca de molt de gust per lo bé que l' ha deixada dit artista, ja acreditat de molt anys amb aquest gènero de restauracions.

\*  
\*\*

—Ascolta, Ciriach; ¿tú que sabs quant, poch més ó manco, se publicara es programa des Certámens y concursos artístichs, científichs y literaris, que diuen que s'han de celebrá p' es Gost qui vè?

—No' u sé.

—Perque diuen que ja n'hi ha qu' han posat fil à sa guya, des qui pensan arribá es cap d'avall des cós.

—¿Y còm pòt essè axò, y encara no los han dat es sùs?

—Si t' he de di la veritat, jò crech que sa gent xèrra demés. Emperò de tots mòdos es temps passa, y es qui no se trobarán ben arromangats es dia que donarán es sùs no sé còm heu farán; perqu' es mesos corren, y s' escriure un' obra, ó pintá un quadro, ó compòdre una péssa musical, ó estudiá una estàtua, no son còses de fersé en poch temps.

—Ja' u veurem, veèm: ell ja no deurán torbarsé molt à hadá barres.

\*  
\*\*

Roma va essè fiya de llops.

Sa província de ses Balears ha estat fiya de cavalls; però de més bona llevó qu' aquells llops perque son morts, y es cavalls, no sòls son vius sinó qu' els se dura sa pubertat.

Vejin sinó un anunci des diaris que

ofereix à ses égos pàtries: «*Los Caballlos padres de la Provincia.*»

Axò de casarmos amb facilitat y per no rès, à n'es mallorquins mos vé des nostros pares.

Per axò ses mallorquines no duen dòt. Y encara vòlen *las gananciales*.

\*\*

—¡Fieta méua, patrona Bòga! ¿què no sabeu que sa *Juntament*, mos ha imposat 75 duros de *Contrabació* per mor d'ets escalons de sa casa des méu gènre?

—¿Què vòl dí? y ell *domés* en trèudues unses de renda..... Y ¿còm es axò?

—Foy! perque diuen que té vint y un escaló en mitx des carré, y diuen que no n'hi pòt tení cap. ¡Vees! *despues* que mos varen acalá es pís des carré; abans hey entravan à peu plà. La veritat patrona Bòga, si axò va axí mos n'anirem à viure dins sa barca.

—O armá un *paréco* y pujá à ses cases còm que issa ses vèles.

—Y à Mèstre Cinto perqu'es seu escaló surt un quartet ley vòlen fè pagá sensé. Ay ido.

—Ja estam ben posats!

\*\*

—Pere, ¿L' IGNORANCIA que no fa sermons enguañy?

—Jò crech que sí. ¿Perqu' heu dius, Miquèl?

—Perque jò ni'n feria un molt bò.

—Còm es ara. ¿Què diries?

—Qu'es hora qu'es Batles d'algunes viles tanquin es xòts que ja van massa allòura, enviant à jèura dejorn sa fadriñèa qu'alborota es pòble y molesta es vecins pacifichs y honrats, fins à no deixarlos dormí ni está en pau à ca-séua, majorment ara à sa Corema que son dies de retiro. Antigament, à les dèu de sa nit sa tancavan ses tavernes y anava molt bé: no hey havia tants d'escàndols còm ara. Llavò diria à n'es Guardias Civils.....

—Cuidado, qu'aquests no necessitan sermons téus.

—Bòno, jò no més los donaria un consej.

—Un consej sempre es bò. Meèm digués.

—Que quant fan passada per ses tavernes ahont hey ha villá, encara que vejin bolles y tacos en mans des jugadòs, no's fian molt d'ells, perque aquests ara han près sa curòlla, de jugá en ses bolletes petites que fan pòca remò quant les tiran demunt es villá, sense ferles corre, y molts de joves es dissapte jugan sa setmana ántes d'arribá à ca-séua. Sabs que n'hi ha de mares que plòran y patexan fam per aquesta causa. Jò'n coneix moltes que no ténen fesomia.

—Tú téns molta de rahó. Seria bò que s'hi posás remey; però, ¿y qui heu aturat? ¿No sabs que totes ses cases de joan pòsen guardies de vista?

—Si es qui'n ténen obligació vigilas-

sen y no féssin uys gròssos, sa pèsta no faria tants d'estragos. Y si L' IGNORANCIA tragués à ròtlo es nòms des pòbles ahont hey ha aquest desgavell, molts de Batles serverian es llum més dret per pò d'havè d'està à la vergoña.

—L' IGNORANCIA los publicarà y molt més si los hi dius. Ella no té rues à sa llengo, ni renta sa cara à ningú. Bòn punt l'hi tòques.

—Ydò, déxa fè que jò n'hi donaré una llista ben llarga, si la cosa no se compòn.

Señós Batles, ja'u veys; L' IGNORANCIA desitjarà que no la posàssen en compromisos. Fòra sòn, vigilau ó deixau sa vara.

\*\*

Heu de pensá y creure qu'es Municipal d'un barrio d'aquesta molt nòble y endeutada Ciutat, s'altra dia se va escometre amb so fematé des mateix barrio; y un amb s'altre se congoxáren y se fèran confianses sobre lo que los trèya es séus respectius cárrechs. Que se diguèren, ni lo que va passá, heu ignoram: lo cèrt va essè que dins pochs dies à La Sala s'havia presentada una dimisió, y en es grèmi de fematés hey havia un confrare nou.

Aplaudim s'acta de bòn sentit que aquell funcionari públich sabé realisá, riguentsè des respècties humans, y.... d'uns señós que no pagan es séus criats.

## COVERBOS.

Un señó andritxòl contava un dia dins la fonda qu'havia vist un paisatge amb uns abres fruytals tan ben pintats que segons deya ell s'hi afuavan ets aucells pensantsè qu'eran de bòndevers.

Amb axò, un truginé sollerich que l'ascoltava, li entimà aquesta:

—Mirsè, jò en vatx veure un'altra pintat. tot plè de néu, pintada; qu'estava part d'avall es Born, per més señes, y tots es qui li passavan per devant feyan ohissos... des fret qu'els agafava.

—Ni ets andalussos les saben empaltá més gròsses!

\*\*

Quant mudáren es kiosko d'En Tòni des Mercat un pagès trobá una pesseta allá ahont estava ahans.

Passava un Municipal qu'heu vé, y li va di:

—¿Germá, què l'heu trobada ara?

—Sí señó; (contestá.)

—Donaula'm ydò y la duré à La Sala per veure si surt son amo.

\*\*

S'altra dia un señó enviá es séu criat à dû tres butaques des Circo.

—Jò no les podré dû. ¡Sab que pésan!

## PORROS-FEVES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.** — Amb so timó y ses teles,  
Un barco fa maracelles.

**SEMLANSES.** — 1. En qu'hey ha claustre.  
2. En que puja per graus.

3. En que està fermat.

4. En qu'hey ha mossens.

**TRIÀNGUL.** — Cavallé-Cavall-Cava-Cav-Ca-C.

**CAVILACIÓ.** — Escolà.

**FUGA.** — No pòts dir blat fins ceurel dins es sach.

**ENDEVINAYA.** — Manacò.

**LES HAN ENDEVINADES:**

Totes: — Ningú.

Sèt: — Un'Atòta casadissa. — (Aquesta mos remet ses signants glòscs:)

Si es Sardiné s'es casat

Es cosa que'm desagrada

Perque era bona jugada

Si jò l'hagués atrapat.

Jò li assegur y me crega

Qu'amb aquest festetjadis

Hauria viscut felis

Si no m'hagués armat brega.

Y una no més. — En Pèp de na Catalina.

### GEROGLIFICH.

### RONA

### RI RI : AY! : SON

UNA MONEYÀ D'ALGÉ.

### SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla un barbè à n'es fret?

2. ¿Y Manacò à Ciutat?

3. ¿Y una fuya d'abre à un Ministèri?

4. ¿Y un rosari à un pont?

X.

### TRIANGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.<sup>a</sup> retxa, lo que sól toca molt sovint sa música de Regiment; sa 2.<sup>a</sup>, un llinatge; sa 3.<sup>a</sup>, una part qu'hey ha aygo; sa 4.<sup>a</sup>, lo que tothòm té si es condret; y sa 5.<sup>a</sup>, un número romà.

J. S.

### PREGUNTES.

1. ¿A ne qui matàn sense ferli mal?

2. ¿Qui es aquell jornalé á ne qui l'amo perquè fà se feyna no'l paga may?

3. ¿A ne qui passetjan encadenat y no ha comès cap delicte?

4. ¿Qu'es allò que feym y may mos ne temem?

X.

### FUGA DE VOCALS.

Q., F., N., P.N., F., N., C.V., LLIMPIECÉ.

### ENDEVINAYA.

Tan al uy me duys,

Sens' essè mal' eyna,

Que me feys te feyna

Poñintmè p' ets uys?

H. -

(Ses solucions dissapte qui té si som eius.)

26 MARS DE 1881.

Estampa den Pere J. Gelabert.